

1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:

Sparkasse Bank dd BiH
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200128200006
Broj računa: 1990000000000023

2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNAČAJKI FULL COOL PAKETA

Vrsta usluge	Paket proizvoda i usluga za učenike i studente - Full Cool		
Opis i namjena	Paket usluga predstavlja zajednički naziv za više različitih pogodnosti vezanih za korištenje određenih bankarskih i nebankarskih usluga (ukoliko su pogodnosti za nebankarske usluge uključene u Paket usluga). Paket usluga je namijenjen: korisnicima koji studiraju na jednoj od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (studenti) i korisnicima koji pohađaju osnovnu/srednju školu u Bosni i Hercegovini (učenicima) i imaju min. navršениh 14 (četnaest) godina života. Korisnicima Paketa omogućeno je povoljnije korištenje pojedinih proizvoda/usluga pobrojanih u Paketu.		
Period ugovaranja	Do navršениh 26 godina života ili dok klijent ne počne primati platu.		
Sadržaj FULL COOL Paketa proizvoda i usluga (na dan izdavanja ovog standardnog informacionog lista)	Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu		Cijena proizvoda/usluge u Paketu
	1. Tekući račun/vođenje računa		Bez naknade
	2. Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje		Bez naknade
	3. Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar		Bez naknade
	4. Prijem izvoda e-mailom		Bez naknade
Usluga koja je uslov za korištenje paketa	5. Mobilno bankarstvo		Bez naknade za mjesečnu članarinu
	Aktivan tekući račun otvoren kod Sparkasse Bank dd BiH		
Minimalno potrebna dokumentacija	- Jednaka dokumentaciji za otvaranje tekućeg računa - Kopija Indexa/Potvrda o školovanju		
Ukupan iznos koji korisnik treba platiti prikazan na reprezentativnom primjeru sa elementima obračuna (u odnosu na cijene usluga bez korištenja paketa)	Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Paketa	Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/ usluga KM	Mjesečne cijene korištenja proizvoda/ usluga u Paketu KM/ Naplata usluga za koje je iskazana tarifa će se izvršiti ukoliko se navedene usluge budu koristile.
	Naknada za vođenje tekućeg računa	5,99	Bez naknade
	Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje (trošak iskazan na mjesečnom nivou)	0,42	Bez naknade
	Mobilno bankarstvo	3,50	Bez naknade za mjesečnu članarinu
	Ukupno za platiti	9,91	0,00

3. TROŠKOVI VEZANI ZA KORIŠTENJE PAKETA USLUGA (NA DAN IZDAVANJA OVOG STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA)

Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije /uplate i isplate/ , da li je trošak fiksni ili promenljiv i uslovi izmjene	Za korištenje Paketa usluga Korisnik neće plaćati naknadu dok traje ugovor o paketu. Naknada za vođenje Paketa je fiksna.
Obračun i naplata naknada za vođenje Paketa	Obračun naknada obavlja se automatizmom na zadnji radni dan u mjesecu. Naplata naknade obavlja se automatski na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Korisnika za iznos obračunatih, a nenaplaćenih naknada.

4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI

Pravo korisnika na otkazivanje korištenja usluge:	Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pisanog zahtjeva za zatvaranje Paketa uz uslov da izmiri dospjele, a nenaplaćene naknade za korištenje Paketa i uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana koji teče od dana dostave otkaza ugovora. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima. Posebna naknada za zatvaranje paketa usluga se ne naplaćuje. U slučaju otkaza ugovora od strane Klijenta ili raskida ugovora zbog nepridržavanja obaveza po istom od strane Klijenta, a ukoliko su temeljem paketa usluga ostvarene pogodnosti, primjenjuju se posebne naknade u skladu sa Tarifom naknada u poslovanju sa stanovništvom.
Pravo korisnika na besplatan primjerak nacrtu ugovora	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Korisnik ima pravo razmotriti nacrt ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).
Informacije o kamatnim stopama u slučaju kašnjenja u izmiranju obaveza	U FBiH: U slučaju kašnjenja u izmiranju obaveza Banka, na dospjele a neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate Federacije BiH i ista se na dan izdavanja ovog informacionog lista obračunava po stopi od 10,00% godišnje. Visina zakonske zatezne kamate se može izmijeniti ukoliko se izmjeni zakon koji je uređuje. U slučaju izmjene visine zakonske zatezne kamate Banka je ovlaštena na potraživanja primjeniti izmjenjenu zakonsku zateznu kamatu na način kako to zakonom bude propisano. U RS-u: Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati i ista se na dan izdavanja ovog informacionog lista obračunava po stopi od 0,03% dnevno. Visina zakonske zatezne kamate se može izmijeniti ukoliko se izmjeni zakon koji je uređuje. U slučaju izmjene visine zakonske zatezne kamate Banka je ovlaštena na potraživanja primjeniti izmjenjenu zakonsku zateznu kamatu na način kako to zakonom bude propisano.
Period u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu:	7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu

V2_Primjena od 01.07.2025. godine

U _____ dana _____ 20____. godine

(potpis saradnika Banke)

(potpis klijenta)